

Amics qu'èm los Pagalhós

Amics qu'èm los Pagalhós
Qu'avem la ganurra gaujosa,
Despuish Laruntz,
Dinc a Sent Jan de Lus.
Amics, bevem, hasem drin de tapatge,
Viva lo vin e lo tobac,
Viva lo vin e lo tobac.
Amics, ce disè lo curè,
Deu som de la predicadera,
Bevem « *vinum* » e lo cafè dab ròm,
Amics, bevem, hasem drin de tapatge,
Viva lo vin e lo tobac,
Viva lo vin e lo tobac,
Viva lo vin e lo tobac.
Augusta, si n'as pas calçons,
Que't cau hicar dus pars de pantelons,
Augusta, si n'as pas calçons,
Que't cau hicar dus pars de pantelons.
Si n'as pas saussissas entà la coquèla,
Si n'as pas papèr entà't boishar lo cuu,
Hè dab los dits com los grans mossurs.
Ò Filipa quina tripa
Quina tripa hilh de puta,
Quin bordèl macarèu.
Augusta, si n'as pas calçons,
Que't cau hicar dus pars de pantelons,
Augusta, si n'as pas calçons,
Que't cau hicar dus pars de pantelons.

De bon matin

De bon matin, lo Jan-Maria que's lhèva, *[bis]*
Pren lo mantèth devath lo braç
Trobar Jaulhèta que se'n va,
Pren lo mantèth devath lo braç
Trobar Jaulhèta que se'n va.
Mes la Jaulhèta, qu'ei a la gran missa *[bis]*
A la gran missa a Sent Crestian
Tardarà pas de se'n tornar,
A la gran missa a Sent Crestian
Tardarà pas de se'n tornar.
Mes per qui donc l'enviaram a cuélher ? *[bis]*
Son hrair petit lo valenton
Be harà plan la comission,
Son hrair petit lo valenton
Be harà plan la comission.
Tot en entrant dehens la Senta glèisa *[bis]*
Pren l'aiga senha en se signant
E la Jaulhèta a l'entant,
Pren l'aiga senha en se signant
E la Jaulhèta a l'entant.
Mes que i a donc qui pressa tant a casa *[bis]*
Lo ton galant qu'ei arribat
De't maridar que vòu parlar,
Lo ton galant qu'ei arribat
De't maridar que vòu parlar.
Aportatz donc ací sus la gran taula *[bis]*
De bon vin blanc de Juranson,
Entà hartar lo gojaton,
De bon vin blanc de Juranson,
Entà hartar lo gojaton.
Soi pas viengut dinc a vòste tà béver *[bis]*
Ni tà pintar, ni tà minjar,
A la Jaulhèta voi parlar,
Ni tà pintar, ni tà minjar,
A la Jaulhèta voi parlar.
Mes la Jaulhèta tròp joena qu'ei enqüèra *[bis]*
Tròp joena enqüèra de dus ans
Jòga la mair en esperant,
Tròp joena enqüèra de dus ans
Jòga la mair en esperant.

Sortitz, sortitz los ahumats

Sortitz, sortitz los ahumats,
Véder passar los plan pientats,
Los plan pientats, los plan lusents,
Sortitz, sortitz los de dehens.
On a la nòvia lo cabau,
Devath la coda deu chivau.
On a la nòvia los escuts,
A l'uelh deu cuu que'us a cosuts.
Quau ei la deu cotilhon roi,
A cada plec qu'a un pedolh.
Quau ei la deu cotilhon blu,
Que'u s'a ganhat a còps de cuu.
La nòvia plora e qu'a rason,
Qu'a paur d'aver l'òmi capon.
Si ei un capon que'u pelaram,
Si ei un hasan que'u guardaram.

L'aute dia a la heuguèra

Quan la causa estó hèita,
La bergèra me'n parlà,
Quan la causa estó hèita,
La bergèra me'n parlà.
« Au diu vivant, b'at avetz hèit plan !
Chòri debitin, debitoribus a gaucha,
Au diu vivant, b'at avetz hèit plan !
E v'i gausaretz tornar ? »
Las popas de la bergèra,
Sentivan lo serpolet,
Las popas de la bergèra,
Sentivan lo serpolet.
Atau que dançan los bearnés,
Chòri debitin, debitoribus a gaucha,
Atau que dançan los bearnés,
Autan plan cochats com drets.
L'aute dia a la heuguèra
La heuguèra deu heugar,
Que i avè ua bergèra
Qui guardava lo bestiar.
Era que'm digó : « charmant garçon,
Chòri debitin, debitoribus a gaucha, »
Era que'm digó « charmant garçon
Cantarés ua cançon ? »
Tà complàser la bergèra,
Jo que'm hiquèi a cantar,
Tà complàser la bergèra,
Jo que'm hiquèi a cantar.
Entà la miélher acontentar
Chòri debitin, debitoribus a gaucha,
Entà la miélher acontentar
Jo que'm hiquèi a dançar.
Jo la preni, jo l'embraci,
Sus l'erbeta la pausèi,
Jo la preni, jo l'embraci,
Sus l'erbeta la pausèi.
Era ne'm digó jamei arren,
Chòri debitin, debitoribus a gaucha,
Era ne'm digó jamei arren,
De tant qui prenè plaser.

Peus camins de Perpignan

Peus camins de Perpignan [bis]
Encontrèi tres bèras gojatetas
Ò ià iai !
Encontrèi tres bèras gojatetas.
L'ua m'envita entà sopar [bis]
L'auta tà cochar dab era
Ò ià iai !
L'auta tà cochar dab era.
Cap ua òra a miejanueit [bis]
Lo huec que's hica a la palha
Ò ià iai !
Lo huec que's hica a la palha.
Caterineta pisha-z-i [bis]
Tà poder negar las purnas
Ò ià iai !
Tà poder negar las purnas.
Quate larmas de gojata [bis]
N'ei pas pro tà huec de palha
Ò ià iai !
N'ei pas pro tà huec de palha.
Mes la qui avè tot vist [bis]
En pishant neguè las hlamas
Ò ià iai !
En pishant neguè las hlamas.
A ! çò que cau tà's maridar [bis]
La beutat e bèra bohiga
Ò ià iai !
La beutat e bèra bohiga.

En me tornant de Toloseta

En me tornant de Toloseta
La guingueringueta,
Que passèi per Montrejau
La guingueringau.
Qu'i trobèi ua gojateta
La guingueringueta
Davant la pòrta d'un casau
La guingueringau.
Que l'i troçèi la camiseta
La guingueringueta
Dincau jolh e drin mei haut
La guingueringau.
Qu'i trobèi ua henudeta
La guingueringueta
Que l'i plantèi un bèth clau
La guingueringau.
Que'm digó la mainadeta
La guingueringueta
On as trobat aqueth bèth clau
La guingueringau.
En un haur de Toloseta
La guingueringueta
Rebatut a Montrejau
La guingueringau.
Que'n volerí ua dotzeneta
La guingueringueta
Lo mei petit que sia atau
La guingueringau.

Auloron que i a ua hèsta

A Auloron que i a ua hèsta
Haut mamá deishatz-m'i anar,
A Auloron que i a ua hèsta
Haut mamá deishatz-m'i anar.
E haut tau diable ven-g-i si vòs
Pervist que tornes de d'òra tà casa,
E haut tau diable ven-g-i si vòs
Pervist que tornes de d'òra deu bòsc.

Los gojats disen que soi beròja
Haut mamá deishatz-m'i anar,
Los gojats disen que soi beròja
Haut mamá deishatz-m'i anar.
E haut tau diable ven-g-i si vòs
Pervist que tornes de d'òra tà casa,
E haut tau diable ven-g-i si vòs
Pervist que tornes de d'òra deu bòsc.

Mon pair m'a maridada

Mon pair m'a maridada,
Trala lala lalalalala
Mon pair m'a maridada,
Non pas au men plaser. *[bis]*
Que m'a balhat un òmi,
Trala lala lalalalala
Que m'a balhat un òmi,
Tà jo no'm vau arren. *[bis]*
Au còrn deu huec que'm tempta,
Trala lala lalalalala
Au còrn deu huec que'm tempta,
Au lheit no'm ditz arren. *[bis]*
Que se'm tira l'apriga,
Trala lala lalalalala
Que se'm tira l'apriga,
Que'n soi morta de hred. *[bis]*
Hè-lo cornard ma hilha,
Trala lala lalalalala
Hè-lo cornard ma hilha,
Ton pair n'èra tanben. *[bis]*
E dab qui donc e n'èra,
Trala lala lalalalala
E dab qui donc e n'èra,
Qu'aimarí d'ac saber. *[bis]*
Dab lo curè ma hilha,
Trala lala lala lalala
Dab lo curè ma hilha,
Lo vicari tanben. *[bis]*

Arren de mes urós

Arren de mes urós qu'eth noste gat a casa,
Quan lo fretan la rea, mon diu ;
La coda que'u s'i lhèva si platz a diu.
Mon diu, mon diu,
La coda que'u s'i lhèva si platz a diu.

Nau plumetas qu'a l'auca

Nau plumetas qu'a l'auca, (4 còps)
Si trauca, que traucque,
Atau lo guit sus l'auca.
Si trauca, que traucque,
Atau lo guit sus l'auca.
Ueit plumetas qu'a l'auca, (4 còps)
Si trauca, que traucque,
Atau lo guit sus l'auca.
Si trauca, que traucque,
Atau lo guit sus l'auca.
Contunhar dab sèt, sheis, cinc, tres, duas, ua.
Nau plumetas qu'a l'auca. (2 còps)

Au còrn deu tojar

Au còrn d'un tojar per un matin de bruma,
Au còrn d'un tojar per un matin de bruma,
Tres cornards que hasèn a la tuma,
Chut, chut, chut, l'as-tu entenut
Lo cocut quan canta,
Chut, chut, chut, l'as-tu entenut
Cantar lo cocut.
Lo pair, lo hilh, lo gendre :
Tres cornards ensemble,
Lo pair, lo hilh, lo gendre :
Tres cornards ensemble,
Haut que va mau, que va mau, que va mau,
Tres cornards au medish ostau,
Haut que va mau, que va mau, que va mau,
Tres cornards au medish ostau.
La mair, la hilha, la nòra,
Que'us an botats dehòra,
La mair, la hilha, la nòra,
Que'us an botats dehòra,
Haut que va mau, que va mau, que va mau,
Tres cornards au medish ostau,
Haut que va mau, que va mau, que va mau,
Tres cornards au medish ostau.
Si tots los cocuts
Portavan esquiretas,
Si tots los cocuts
Portavan esquiretas,
Que harén mei de horrups
Que cent milas trompetas,
Chut, chut, chut, l'as-tu entenut,
Lo cocut quan canta,
Chut, chut, chut, l'as-tu entenut,
Cantar lo cocut.
Lo cocut qu'ei mort,
Que s'ei mort en Espanha,
Lo cocut qu'ei mort,
Que s'ei mort en Espanha,
Que l'i an boçat lo cuu
Dab ua bèra castanha,
Chut, chut, chut, l'as-tu entenut,
Lo cocut quan canta,
Chut, chut, chut, l'as-tu entenut,
Cantar lo cocut.

Mossur curè deu Casterar

Mossur curè deu Casterar
Sap jogar de la guitarrà,
Mossur curè deu Casterar
Sap jogar de la guitarrà,
Pren son fusil se'n va caçar.
Ça-i jogar de la gitarreta
Ça-i jogar de la guitarrà,
Ça-i jogar de la gitarreta
Ça-i jogar de la guitarrà.
Perditz ni lèbes tròba pas
Sap jogar de la guitarrà,
Perditz ni lèbes tròba pas
Sap jogar de la guitarrà,
Sonque Marion darrèr un aubar.
Ça-i...
« Marion, vos voletz confessar ?
Sap jogar de la guitarrà,
Marion, vos voletz confessar ?
Sap jogar de la guitarrà,
Mossur curè, com vos plairà. »
Ça-i...
« Nos cau anar darrèr l'autar
Sap jogar de la guitarrà,
Nos cau anar darrèr l'autar »
Sap jogar de la guitarrà,
L'autar se bota a tremolar.
Ça-i...
E las cadieras a dançar
Sap jogar de la guitarrà,
E las cadieras a dançar
Sap jogar de la guitarrà,
Las campanetas a tintar.
Ça-i...
« De la glèisa nse'n cau anar
Sap jogar de la guitarrà,
De la glèisa nse'n cau anar
Sap jogar de la guitarrà,
Anem au bòsc nos estujar. »
Ça-i...

Quan son au bòsc darrèr un
aubar
Sap jogar de la guitarrà,
Quan son au bòsc darrèr un
aubar
Sap jogar de la guitarrà,
Los lops se botan a uglar.
Ça-i...
« Mossur curè nse'n cau anar
Sap jogar de la guitarrà,
Mossur curè nse'n cau anar
Sap jogar de la guitarrà,
Jo per ací, vos per enlà. »
Ça-i...
« Avetz rason, nse'n cau anar
Sap jogar de la guitarrà,
Avetz rason, nse'n cau anar
Sap jogar de la guitarrà,
Lo diable sembla se'n mesclar. »
Ça-i...
Mossur curè deu Casterar
Sap jogar de la guitarrà,
Mossur curè deu Casterar
Sap jogar de la guitarrà,
Quan ei plan hart que canta clar.
Ça-i...

Au barricòt deu nòvi

Au barricòt deu nòvi
I a nau pichèrs de vin
Au barricòt deu nòvi
I a nau pichèrs de vin
Trauquem-lo, vueitem-lo
Lo barricòt deu nòvi,
Trauquem-lo, vueitem-lo
Lo barricòt deu vin.
Au barricòt deu nòvi
I a ueit pichèrs de vin...
sèt
sheis
cinc
tres
dus
un pichèr
Au barricòt deu nòvi
I a nau pichèrs de vin.

Caterineta lo pè petition

Caterineta lo pè petition
Pè petition o - o
Lo pè petition la faridondèna
Lo pè petition la faridondon.
Caterineta la cama plan hèita
Cama plan hèita
Pè petition o - o
Lo pè petition la faridondèna
Lo pè petition la faridondon.
Contunhar dab :
— lo jolh plan redon
— la cueisha blanqueta
— lo rododon bohon
— lo vente pelat
— la popa lèitosa
— lo menton crochut
— lo nas moquirós
— los uelhs laganhós
— lo peu pedolhós.
Lo pè petition la faridondèna
Lo pè petition la faridondon.
Lo pè petition la faridondèna
Lo pè petition la faridondon.
Mes que l'aimi !

Tant qui haram atau

Tant qui haram atau n'anaram pas tà casa,
Tant que haram atau n'anaram pas tà Pau.

Que ve'n vau cantar ua,
Dilhèu que la sabetz,
Que ve'n vau cantar ua,
Dilhèu que la sabetz,
La cantan los ivronhas
Quan son au cabaret.
La cantan los ivronhas
Quan son au cabaret,
La cantan los ivronhas
Quan son au cabaret,
E quauque còp los autes
Quan n'an pas tròp de set.
E quauque còp los autes
Quan n'an pas tròp de set,
E quauque còp los autes
Quan n'an pas tròp de set,
Si la tisana ei bona
Qu'apèra lo verset.
Si la tisana ei bona
Qu'apèra lo verset,
Si la tisana ei bona
Qu'apèra lo verset,
Mes quan la pòcha ei vueita,
Que copa lo shiulet. Mes quan la pòcha ei vueita,
Que copa lo shiulet,
Mes quan la pòcha ei vueita,
Que copa lo shiulet,
E lo cabairetaire
Que sarra lo broquet.
Un còp, dus còps, tres còps, quate còps, cinc còps.
Tant qui haram atau n'anaram pas tà casa,
Tant que haram atau n'anaram pas tà Pau.
Tant qui haram atau n'anaram pas tà casa,
Tant que haram atau n'anaram pas tà Pau.

Sia deu blanc, sia deu roi,
A béver, a béver jo que'n voi.
Sia deu blanc o deu palhet,
A béver, a béver jo qu'èi set.

Beveram tostemps d'aqueste òli, d'aqueste òli,
Beveram tostemps d'aqueste òli de sherment.

A béver, a béver,
Que harem donc shens béver,
Los bearnés son pas tant hòus,
De se n'anar shens béver un còp.

S'ac minjaram tot, s'ac minjaram tot,
Chivaus, cavalas e mulas,
S'ac minjaram tot, s'ac minjaram tot,
La piòla e lo passapertot.

Capvath deu caminau,
Shens har arren de mau.
Un còp, dus còps, tres còps, quate còps, cinc còps.
E haut, haut, haut,
Lhèva lo cuu la vielha,
E haut, haut, haut,
Lhèva lo cuu mei haut.
E haut, haut, haut,
Lhèva lo cuu la vielha,
E haut, haut, haut,
Lhèva lo cuu mei haut.

Nse'n tornaram doman matin,
Nse'n tornaram doman matin.
A la punta deu dia,
Capvath de la parquia.
Los bearnés son pas tant hòus,
De se n'anar shens béver un còp.

Qu'avem ganhat, qu'avem ganhat, qu'avem ganhat
la botelha,
Qu'avem ganhat, qu'avem ganhat, qu'avem ganhat
lo sopar.
Qu'avem, qu'avem, qu'avem ganhat la botelha,

Qu'avem, qu'avem, qu'avem ganhat lo sopar.

Fotetz-me lo camp canalha !

Fotetz-me lo camp canalha,
Fotetz-me lo camp d'ací.
Fotetz-me lo camp canalha,
Fotetz-me lo camp d'ací.
La canalha tà la palha,
Lo restant t'anar dromir.
Fotetz-me lo camp canalha,
Fotetz-me lo camp d'ací.
Beviam vin non pas tisana
Beviam vin dincau matin.
Fotetz-me lo camp canalha,
Fotetz-me lo camp d'ací.
La tisana qu'estomaga,
Lo bon vin que hè dromir.
Fotetz-me lo camp canalha,
Fotetz-me lo camp d'ací.
Fotetz-me lo camp canalha,
Fotetz-me lo camp d'ací.

Drin, drin e non pas tròp

Drin, drin e non pas tròp
Deishem'n drin enqüèra,
Drin, drin e non pas tròp
Deishem'n drin tà un aute còp.
Las gojatas d'Auloron
Que l'an negre com un bohon,
Que caleré tà las i blanquir
Un còp de coda tot matin.

Drin, drin...

Las gojatas de Cardessa
Que l'an gran com ua quèssa,
Que caleré tà las i traucar
Ua pistòla com un trip shampan.

Drin, drin...

Las gojatas d'Aurion
S'an comptat los peus deu con,
Que n'an comptat navanta un
E dètz au cuu que hè cent un.

Drin, drin...

Las gojatas de Sent Pè
Que l'an tot plen de salopèr,
Mes aqueth salòp de curè
Que las i jòga per darrèr.

Drin, drin...

Lo curè de Moncajàla
S'avè pergut la pistòla
Mamia que se la trobè
E autanlèu que la se shuquè.

Drin, drin e non pas tròp
Deishem'n drin enqüèra,
Drin, drin e non pas tròp
Deishem'n drin tà un aute còp,
Drin, drin e non pas tròp
Deishem'n drin enqüèra,
Drin, drin e non pas tròp
Deishem'n drin tà un aute còp.